

t8_binop_1 (TMYhrRzuN- nGkGcvU2MUprgkC7V1AFKwNHnR)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow ((v1_binop_1 X1 \\ & X0) \Rightarrow ((r3_binop_1 X0 X2 X1) \Leftrightarrow (r2_binop_1 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow ((v1_binop_1 X1 \\ & X0) \Rightarrow ((r3_binop_1 X0 X2 X1) \Leftrightarrow (r1_binop_1 X0 X2 X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X0) X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow ((v1_binop_1 X1 \\ & X0) \Rightarrow ((r1_binop_1 X0 X2 X1) \Leftrightarrow (r2_binop_1 X0 X2 X1)))) \end{aligned}$$